



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

Bible Ka Sen Fa Nsi Ye Ho? — Fa 2 · KJV Kyerɛwsem a Strong's Nɔma Wɔ Mu

KYɛFA 2 · ADESUA FOFORO A WɔATO ATO GYINABEA TEASEM A EFI BAIBUL MU SO

Nsi ho — Bible Mu Nkyerekɛye A ɛye Fapem

ASEM A ɛFATA ANIMU

Ogyidifo biara bisa saa asem yi: ebeye den na mahu se megɛyina ho wɔ awiei no? Onyankopɔn mmuae nye atenka bi, na wɔnnɔyaw no wɔ ahodwiriw mu. Onyankopɔn de mmuae no ahye onipa ankasa nsam, na ɔfre no nsiye. Enye ɔhonam adwuma nko, na enye adwene

NSEM NKATA MMIɛNSA A NHWEHWEMU YI BEYI ANO:

1. Wɔhye agyidifoɔ se wɔmfa mmɔdenbɔ nsi biribi so — na deɛ ɔye saa nneema yi deɛ, edeen na ɔrenye da?
2. Beɔusem no ka nsa, ɔkra, ne nsusuwi a efa nsi-ye-adwuma-fo ne onihawfo ho asem ben?
3. Onyankopɔn tua hena so, na ɔbeye den ahu wɔn a wɔye nsi wɔ ne ba mu?

NNYINASO A WɔATO DADA — MMOADEN

DIWUO (SPOUDE) = AHOPRE + KOKOAM PII + ANIGYE — WɔDE TIA AKWADWOFO NE ONYAWOHWEIFO (2 Peter 1:5; Proverbs 12:24; Proverbs 6:6-11).

ONYINYIWFOɔ BEYE NKOA + NE AFUOM AFU NNWUA (Proverbs 12:24; Proverbs 24:30-34).

» ɔYE NEA ɔTUA WɔN A WɔHWEHWE NO NSIESIE MU NO KA (Hebrifo 11:6).

KYERE NNIPMU KORO NO ARA MU YEADWUMADEN KɔSI ANIDASO NO MU AWERɛHYEM PɔTEE NO AWIEɛ (Hebrifo 6:11-12).

› MMẸ MMỌDEN SẸ WỌBẸHU WO SẸ WOWỌ ASOMDWOE MU (2 Petro 3:14).

› YEDE MMỌDEN NYINAA MU FA KA MO GYIDIE HO --> ỌNNYE KWA NA ENSO ADUABA (2 Petro 1:5-8).

MMOA WO HO SẸ WOBẸMA WỌN A WỌAFẸ WO NA WỌAYI WO NO ATIM --> WORENHWE ASE DA (2 Petro 1:10).

Saa Kyemu 2 yi hye nokware koro no ara mu den fi adansefo foforo bi mu.

HELAFỌ NSEMFITIASEM TITIRIW

“**nsi**” — **G4710 spoude** — Ahochare, ntemntem ye, anigye, nsi anaa gyidie a emu ye den
Nsikiyi wọ kasa foforo no mu ye ahochare asemfua — epere ntem, entwen.

“**Momma mo ho so yiye**” — **G4704 spoudazo** — se obi beye ntem, abo mmoden, aye ade ntem na wafi ne koma mu aye no
Fa saa asemfua yi hye nhweso: adwumaye, ọbre, mmodenbo, ne ye nsi — ahyede no ye ahyede baako.

“**hwehwe mmodemmo so**” — **G1567 ekzeteo** — hwehwe, hwehwe mu, pere hwehwe
Akatua no nnye ma won a wope, na mmom ma won a wohwehwe no kosi asem no awiei.

“**akwadwo**” — **G3576 nothros** — sirimoo, breoo, akwadwo
Asemfua a wode tia adwumaden — nea oye nea ontie ntem, ne nea onnya agyapadee ntem; onihawfo nni ope a onni akyi, na mmom nneyee na onni

“**Firm**” — **G949 bebaio** — stiff, ntentem, gyina pintinn
nsiye de ade a atim, wasi mu pi wie — nsrahwe a wama atim, mpoma a etim na ennhinhim
(M'ankasa m'adwene — Honhom no yii spoude (G4710, mmodemmo), a ekyere ahocherew, na enye zelos (G2205), a ekyere ohyew. Ogya bi betumi ahyew den wọ fononoo mu na enko baabiara da. Ahocherew ko. Mmodemmo nye senea koma no hyew wọ fie ho ase — eye se nan no ko anaa.)

HEBREW NSEMFUA

“**nsiyefo**” — **H2742 charuts** — nnamnnam, so, te se awiporee dadee a ewo se; anaase sika kọkọ a etwa to, sedee wotu firi asase mu; anaase gyinae a eye pe

Onipa a oye nsi, sikakokọ ankasa, ne obon a wosisi mu no — saa adesua yi tu fam hwehwe saa sikakokọ no

“**nsi**” — **H4929 mishmar** — ọwemfo, ennoho, faako a wohwe ade so
"oye nsi nyinaa" kyere se "ahweye nyinaa" — eye ọwen a wode asi koma no so te senea wosi kuropon so ọwen no

“**mpen pii de nsi ho**” — **H3966 me'od** — tumi, ahoden, mmoroso
Asemfua a wasesa akyere se "wo tumi nyinaa mu" — nsi a eye ọdo a ano ye den koraa

“**hwehwe ntem**” — **H7836 shachar** — se obi besore ntem aye adwuma bi, se obi behwehwe ade ntem, te se ahemadake
Nea oye nsi bo mmoden hwehwe no sore ntem anopahema; ohwehwe kan, na enye akyi

“**ye so**” — **H8104 shamar** — se wode nsce betwa ho ahyia, se wobewen, se wobehwe so
se wobehwe ade yie daa ne se wode nsce nsce beto ban wọ asem a Onyankopon kae no ho, senea biribiara rentumi nkoromfa mfi ho.

ANIMUDUA A EHYE ASE

2 Petro 1:10 Enti, me nuanom adɔfoɔ, monyere mo ho wɔ dwuma no die mu, na enni mo ho adanseɛ ampa ara se Onyankopɔn afe mo, ayi mo atena ho afeɔɔ. Se moye saa a, morensunti na morempa aba nso. **[G4417 ptaio ■] [G949 bebaio ■] [G4704 spoudazo ■]**

FA MMOMMOM → MA WO FRÉ NE WO NYEHYEE YE PEWA → SE MOYE SAA NNEEMA YI A, MORENHINTIW DA.

(M'ankasa m'adwene — tie dee nsem no kyere: "monyere mo ho pere" ye spoudazo (G4704, monyere mo ho pere), a ekyere se wode ahooherew beye ade; "si pi" ye bebaio (G949, si pi), a eye nea atim na eye dennen; "hintiw" ye ptaio (G4417, hintiw), a ekyere suntisunti. Ye ntem, na gyinabea no beye dennen, na onan no renhintiw da. Jfre no ne nhoma so paw no ye Onyankopɔn dea; nea ema esi pi no ye nea wɔafre no no mmɔdemmo — eyi ne adesua no nyinaa wɔ ɔkwan baako mu.)

I. AFOTUSEM NO — SUA, Bɔ MMɔDEN, NANTEW YIYE

A. 2 Timoteo 2:15 Bɔ mmɔden se wobeye odwumayefoɔ a womfere Onyankopɔn adwuma no ye ho, na kyere nokore a ewɔ Onyankopɔn asem no mu no, na woafata n'ananim. **[G3718 orthotomeo ■] [G2040 ergates ■] [G4704 spoudazo ■]**

ADESUA → WɔAGYE WO ATO MU MA ONYANKOPɔN → ODWUMAYENI A ɔN'ANIM NGU ASE, A ɔKYEA NOKWASEM NO YIYE.

(Me nsusuwii ankasa — "adesua" wɔ ha no nkyere nhoma nkutoo. Eye spoudazo (G4704, momma mo ho nye mo den), asemfua koro no ara a wɔkyere ase "momma mo ho nye mo den" ne "mo ho nye mo den" — se obi beye ntem, abɔ mmɔden. Wɔgye odwumayefoɔ no tom efise ɔye ntem wɔ nokware asem no ho.)

B. Efesofɔ 4:3 Mommo mmɔden se monam asomdwoee ahoma so bema Honhom baakoye no atena mo mu. **[G4704 spoudazo ■]**

MOMMO MMɔDEN SE MOBEKORA HONHOM NO BAAKOYE MU → Wɔ ASOMDWOE NKYEKYEREMU MU.

C. Efesofɔ 5:15 Enti, monhwe mo akwan yie, enye se wɔn a wɔnnim nyansa, na mmom se wɔn a wɔnim nyansa. **[G199 akribos ■]**

NANTE HWE YIE → ENYE SE NKWASEAFOɔ, NA MMOM SE ANIMUONYAMFOɔ.

(Me nsusuwii — akribos (G199, diligently), a wɔkyere ase wɔ ha se "circumspectly" no, kyere se nea efata pɔtee, nea edi mu — biribiara nni mu a eye toto so anaa kwadwoodwoo. Nsi-ye-pepepe nye ahoohare nkutoo; eye ahweyie a wode di dwuma anammɔn biara mu.)

II. NEA ɔYE NSIYEFOɔ NE ɔKWADWOFOɔ — BEBUSEM NO ADANSE FOFORO

A. Mmɛbusɛm 10:4 Nsa a enye adwuma ma onipa di hia, nanso nsiyefoɔ nsa de ahonya ba. **[H2742 charuts ■] [H7423 remiyyah ■]**

NSA NIYA → OHIA + NANSO NSA A EYE ADɔɔɔW YE AFI ADEDA MU.

B. Mmɛbusɛm 22:29 Wohunu odwumayefoɔ a ne nsa akokwa n'adwuma ho anaa? Ahemfo anim na ɔbesom, na ɔrensom wɔ mpapahwekwaa anim. **[H4106 mahir ■]**

WOHUNU ODWUMAYEFOɔ A NE NSA AKOKWA N'ADWUMA HO ANAA → AHEMFO ANIM NA ɔBESOM.

(M'ankasa m'adwene — ha "nsi ano" ye Hebri asemfua a eto so mmien: mahir (H4106, nsi ano) — ntemntem, siesie ne ho, nyansafo. Eye asemfua a wode ka nnwom "kyerewni a n'ani da ho" ho asem. Charuts (H2742, nsi ano) ye onipa a ɔye nnam; mahir ye onipa a wasiesie ne ho. Asenfua baako twa mu kɔ mu; ɔfoforo no de, ɔye ntem — na wɔn baanu nyinaa gyina ahemfo anim.)

C. Mmɛbusɛm 27:23 Ma enye wo asenhia se wobehunu wo nnwankuo tebea, na ma w'ani nko w'anantwikuo so; **[H3045 yada ■]**

MA ENYE WO ASENHIA SE WOBEHUNU WO NNWANKUO TEBEA → NA MA W'ANI NKO W'ANANTWIKUO SO.

III. ENSE SE WɔYE ANIHAFO, NA MMOM MOMA MOYE ADEE BEBUO — NSIYEFOɔ KɔSI AWIEIE

A. Hebrifoɔ 6:19 Yewɔ saa anidasoɔ yi se ɔkra sekye. Etim ho, na ema yehyene tra ntwamutam no mu kɔsi Kronkron mu Kronkron ho. **[G949 bebaio ■]**

ɔKRAKOM SUKARA, A ESI PI EYE NAMA.

B. Romafoɔ 12:8 Se ese se yehye afoforo nkuran a, ese se yeye saa; se eye mmoa a ɔde boa afoforo a, ma ɔmfiri akoma pa mu nye; se eye akwankyere a, ma no mfa nsi nye; se eye ayamye a, ma ɔmfa anigyeɛ nye.

[G4710 spoude ■]

SE EYE AKWANKYERE A, MA NO MFA NSI NYE.

C. Romafoɔ 12:11 Monkɔ so nye nsi, monye hye wɔ honhom mu, na momfa ahosepe nsom Awurade.

[G2204 zeo ■] [G4710 spoude ■] [G3636 okneros ■]

MONKɔ SO NYE NSI + MONYE HYE Wɔ HONHOM MU + NA MOMFA AHOSEPE NSOM AWURADE.

(M'adwene ankasa — "adwuma" a ewɔ ha ye asemfua spoude (G4710, nsi) no ankasa: monnye akwadworɔ wɔ mo nsi mu. Saa kɔkɔbɔ yi nye aguadi ho asem. Efa ɔkra no ntemye a ɔde som Awurade ho.)

D. Yuda 1:3 Me nnamfonom, anka merebɔ mmɔden atwere mo afa nkwagyee a yen nyinaa te mu no ho. Nanso, ese se metwere mo wɔ asem foforo ho na moyere mo ho gyina nokore a Onyankopɔn de ama ne nkurɔfoɔ afeɔbɔ, a ense se wɔsesa mu da biara da. [G4710 spoude ■]

MEDE MMOEDEN NYINAA KYEREW KROE → FA NSI GYINA GYIDIE NO HO ANIMMOA.

E. 2 Petro 1:19 Eno enti, ema yenya nkɔm a odiyifoɔ no hyee no mu gyidie yie. Eɛ se motie no yie efiri se, ete se kanea a ehyeren wɔ sum mu kɔsi da a adeɛ bekye ama anɔpa nsoromma ahyeren wɔ mo akoma mu no. [G949 bebaioɛ ■]

NKɔMHYE ASEM A EYE NOKWARE YIE → MONHWE YIE, SE KANEA, KOSI ADEKYEE.

IV. NEA ɔTUA KA — WɔN A WɔHWEHWE NO NKYEN NKYEN

A. Mateo 7:8 Na obiara a ɔbisa no, ɔnya. Obiara a ɔhwehwe no, ɔhunu; na deɛ ɔpem no, wɔbue no.

[G2212 zeteo ■]

OBIARA A ɔBISA NO GYE + ɔNE OBI A ɔHWEHWE NO NYA.

B. Yesaia 55:6 Monhwehwe Awurade eberɛ a mɔbehunu no. Momfre no eberɛ a ɔben.

MONHWEHWE AWURADE EBERɛ A MOBEHUNU NO → MOMFRE NO EBERɛ A ɔBEN.

C. Nnwom 105:4 Momma mo ani nna Awurade ne n'ahɔɔden so; na monhwehwe n'anɔm eberɛ biara.

[H1245 baqash ■]

MOMMA MO ANI NNA AWURADE NE N'AHɔɔDEN SO → NA MONHWEHWE N'ANIM EBERɛ BIARA.

ANOM MMIENU — AHWEYIE ASEDE NO, WɔDE SI Hɔ Wɔ NNIPA MMIENU NE EBAKO ANOM

5 Mose (Deuteronomium) 4:9 Monhwe yie! Monhwe yie pa ara na mo were amfiri deɛ moahunu se Awurade ye ma mo. Se mote ase yi, mommma saa nsem yi mfiri mo adwene mu da! Na monhwe nso se mo mma ne mo nananom nso bete. [H3966 me'od ■] [H8104 shamar ■]

HWE WO KRA YIYE → ANKA WO WERE MFI + KYERE WO MMA WɔN.

Mmɛbusɛm 4:23 Ne nyinaa akyi, bɔ w'akoma ho ban, efiri se, eno ne wo nkwa asutire.

[H4929 mishmar ■] [H5341 natsar ■]

NE NYINAA AKYI, Bɔ W'AKOMA HO BAN → EFIRI SE, ENO NE WO NKWA ASUTIRE.

Yuda 1:21 na montena Onyankopɔn dɔ mu eberɛ a moretwen yen Awurade Yesu Kristo wɔ n'ahummɔborɔ mu ama wama mo nkwa a enni awiee no. [G5083 tereo ■]

MO NNI MO HO SO Wɔ ONYANKOPɔN Dɔ MU → MONHWEHWE MMɔBɔHUNU A EDE Kɔ NKWA A ENNI AWIEE MU.

(M'ankasa m'adwene — se nnipa baanu ano na asem no gyina so; eha yi ano abiesa nso ka. Mose ka se, hwe wo kra so yiye; ebe no ka se, hwe wo koma so wɔ ɔbre nyinaa mu; Yuda ka se, monhwe mo ho so wɔ Onyankopɔn dɔ mu. Nhweso abiesa, ɔbre baako. Hwe kasa horow no: tete nhweso no ne shamar (H8104) ne natsar (H5341), ban ne ɔwen. Yuda nhweso no ne tereo (G5083), se wɔde aniwa bewen ade. Kasa abien, ɔhye baako: deɛ Onyankopɔn de ama wo no, wen.)

NSUSUOD3 NE MMAMU

Susuw sunsuma bi a eɔa fam ho hwe. Wubetumi ahu ne seso, nanso seso no nko ara renkyere wo nea ereye no — ebia eye ade bi, ebia eye ade foforo a ne kese te saa ara, na se wode w'ani si sunsuma no nko ara so a, wobetumi susuw ade nko ara. Sunsuma no gyina se ahintasɛm kosi se nokware kanea no bekyere wo ade ankasa no. Eno akyi, wosan w'ani hwe sunsuma no bio na wuhu se na eye saa ade no

seso fi mfiase pɛɛ. Eno ne nea Tete Apam mu mfonɪ no yɛ. Eyɛ nokware sunsuma, a ade ankasa bi a ɛwɔ hɔ ankasa akyekye ne seso ma no — "biribiara a ereba no sunsuma; nanso onipadua no yɛ Kristo dea" (Kolosefo 2:17). Nanso sunsuma nyɛ "ade no ankasa mfonɪ" (Hebrifo 10:1), enti obiara antumi anhu nokware no nyinaa fi sunsuma no nko ara mu. Bere a Kristo bae no, kanea no kyereɛ onipadua no — na afei yesan yen ani hwe sunsuma no na yehu nea ne seso na na ɛso fi mfiase pɛɛ.

Shadow 5 Mose (Deuteronomium) 6:17 Eɛ se modi Awurade mo Onyankopɔn ahyɛdeɛ so pɛpɛɛɛ—monni mmara no mu nsem nyinaa so sɛdeɛ ɔde ama mo no. **[H8104 shamar ■]**

MODE EMU MMARA A AWURADE MO NYANKOPɔN MAA MO NO YIYE.

Fulfillment Tito 3:8 Yei yɛ nokwasɛm. Mepe se woti saa aɛm yi mu yie na ama wɔn a wɔgye Onyankopɔn di no ahunu se, ɛse se wɔde wɔn bere di dwuma pa. Yeiinom nyinaa yɛ, na ɛho wɔ mfaso ma nnipa. **[G5431 phrontizo ■]**

CAREFUL SE WɔBEHWE DWUMADIE PA SO → EYE PA NA MFASO Wɔ MU MA NNIPA.

(Me nkate ankasa — eyɛ nsi mu pɛ, nanso adannan. Wɔ Mose ase, na ɛbɔ ban fa ahyɛde a wɔakyerew wɔ abo so ho. Wɔ Kristo mu, ɛhwe yiye se ɛbekora nnwuma pa a efi gyidi a wɔagye di dedaw mu. Nsiye no, wɔmpaa ne ho da; mmom, wɔama edii mu. Mmara no di so aye gyidi a ete ase no nnwuma so hwe.)

SEDE

Yesaia 40:31 Nanso, wɔn a wɔn ani da Awurade so benya ahoɔden foforo. Wɔde ntaban te se akɔdeɛ dee betu akɔ ewiem; wɔbetu mmirika, na wɔremmre. Wɔbenante, na wɔrentɔ baha. **[H6960 qavah ■]**

WɔN A WɔTWEN AWURADE NO BENYA AHOɔDEN FOFORO → WɔBETU MMIRIKA, NA WɔREMMRE.

2 Petro 1:11 Se mofa saa ekwan yi so a, wɔbɛma mo akɔ yen Awurade ne yen Agyenkwa Yesu Kristo Ahennie a etoɔ ntwɔ da no mu. **[G2023 epichoregeo ■]**

AN ENTRANCE MINISTERED UNTO YOU ABUNDANTLY INTO THE EVERLASTING KINGDOM.

(M'ankasa m'adwene — nsem a wɔka wɔ nhwehwemu yi nyinaa yi ni wɔ ahomegye baako mu. Onyankopɔn nnaa onipa hɔ se ɔnniyina hɔ nsusuw se ɔbetena hɔ anaa. ɔde aɛm no ahyɛ onipa no ankasa nsam na wafre no nsi. Ye nsi, na wɔama wɔ fre no si pi, na enan renhintiw da. Ma wo nsa mu nye mmerew, na ɔkra pɛ ade nanso onni hwee. Nsa a eyɛ nsi no di tumi; ɔkra a ɔye nsi no yɛ srade; onipa a ɔye nsi no gyina ahemfo anim. Na eyinom nyinaa akyi no, Onyankopɔn fre ne ho se ɔye wɔn a wɔhwehwe no no akatua ma no. Enti hwe wo koma so, hwe wo kra so, hwe wo ho so. Sua ade, ko, na nantew adwenemakwan mu. Mma w'aba mu mmu, efise otwabere bere no asi hɔ. Onyankopɔn no ara a wafre wo se tu mmirika ahyɛ bɔ se ɔbefoforo w'ahoɔden ma mmirikatu no, kosi se ɔkwan no bebue trew akɔ ahenni a enni awiei mu.)

NSɔHWE NSEMMISA

1. 2 Petro 1:10 — monyere mo ho na moama mo fre ne mo yi aye:

- a) pintinn
- b) ampa ara
- c) pii

2. Mmɛbusɛm 10:4 — nsiyefoɔ nsa de:

- a) yɛ ɔhonam adenya
- b) bedi tumi

Nsa a nsiyefoɔ de ahonya ba

3. Efesofoɔ 5:15 — monhwe mo akwan yie:

- a) mo akwan yie, enye se wɔn a wɔnnim nyansa, na mmom se wɔn a wɔnim nyansa
- b) se efata Awurade ma n'ani nnye ho wɔ nneema nyinaa mu
- c) wɔ Honhom mu

4. 2 Timoteo 2:15 — Bɔ mmɔden se wobeye odwumayefoɔ a womfere Onyankopɔn adwuma no yɛ ho, na kyere nokore a ɛwɔ:

- a) asetena mu asem no
- b) bɔhye no asem
- c) nokore a ewɔ Onyankopɔn asem no mu

5. Mateo 7:8 — obiara a ɔbisa no, ɔnya, na obiara a ɔhwehwɛ no:

- a) benya ahomegye
- Obi a ɔhwehwɛ no, ɔhunu.
- c) wɔbɛma amee

6. Mmɛbusɛm 4:23 — Ne nyinaa akyi, bɔ w'akoma ho ban, ɛfiri sɛ, ɛno ne wo:

- a) mmusuo adwene fifiri mu ba
- b) ye nkwa asuti
- c) ɛno ne wo nkwa asutire

7. Yesaia 40:31 — wɔn a wɔn ani da Awurade so benya ahodɔn foforo; wɔbɛ:

- a) wɔde ntaban te sɛ akɔdeɛ deɛ betu ako ewiem
- b) begyina ahemfo anim
- c) rentumu da

NNYINASO NIMDEE: 1-b, 2-c, 3-a, 4-c, 5-b, 6-c, 7-a

DEBEA A ADESUA YI MU FA KWAN AHODOɔ SO Kɔ

SENEA SUNSUMA DE HANN BA: MMɔDENBɔ A KAN WɔDE TOO ABO PON SO (5 MOSE 6:17) NO, SESEI WɔDE ASI NNWUMA PA A EFI GYIDI A ETE ASE MU BA SO (TITO 3:8). MMARA A WɔDI SO NO BEYE ADWUMA PA A WɔKORA SO.

SENEA APAM FOFORO NO BUE MU: "YE HO MMɔDEN" NO, WɔABUE MU Wɔ NE ARA ABUSUA A WɔKA NSEM BI HO—ADESUA (2 TIMOTEO 2:15), MMɔDEN Bɔ (EFESOFO 4:3), NANTE HO YIYE (EFESOFO 5:15). ASEMFUA BAAKO, SPOUDAZO (G4704, YE HO MMɔDEN), NA WɔAKA NO AKWAN AHODOɔ SO.

SENEA NSEMFUA NO SEN: HEBRI ASEMFUA A WɔDE KYERE NSIYE (CHARUTS, H2742, NSIYE) NSO KYERE SIKAKɔKɔɔ PA, ADE A ANO YE NNAM, NE GYINAE A WɔASI. HELA ASEMFUA A WɔDE KYERE NSIYE (SPOUDE, G4710, NSIYE) KYERE AHOCHEREW. ONIPA A ɔYE NSIYEFOɔ YE OBI A WASI GYINAE A ɔKEKA NE HO.

SENEA EYI FA WO HO: HWE WO KOMA SO YIYE (MMEBUSEM 4:23). MMA WO HO NNYE WO Hɔ DE Wɔ ADWUMA MU (ROMAFO 12:11). HWEHWE AWURADE BERE A WɔBɛHU NO (YESAIA 55:6). NSI MU FI ASE NNE, Wɔ ADE A WO NSA KA SE WOBEE MU.

NEA EYI KYERE MA DAAPEM YI NE SE: WɔBEMA KWAN KESE AKɔ AHENNI A ETE Hɔ DAA NO MU (2 PETRO 1:11). MMɔDENBɔ NYE MA ASETENA YI NKUTOO; EYE DEɛ EMA DAAKYE NO SI PI.

KWAN FOFORO: "MOMMA MMɔDENBɔ" (SPOUDAZO, G4704) NE ASEMFUA A EWɔ "MOMMɔ MMɔDEN SE MOBɛKORA HONHOM NO MU BAAKOYE SO" (EFESOFO 4:3) AKYI — DI SAA ASEMFUA YI ABUSUA AKYI KWAN, NA HWE MMɔDENBɔ A WɔDE DI DWUMA Wɔ NKRATAA NO NYINAA MU.

DEN NA ESE SE WOYE ANSA NA WɔAGYE WO NKWA?

Hwe Bible study a yede asem — "Den na Ese Mereye Anase Menye na Wɔagye Me Nkwa"

SOURCES & CREDITS

Scripture: Asante Twi Bible (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).